

1.

[a-1b]

Hunting and Trapping

Diphcoofolo ka moka di a tsongwa; tša go swana le nkwe le tau ba di bitša dibata kgomo. Ge motho a bone tau, nkwe, goba le pogo, o hlaba mokgoši a re: "Sebata-kgomo" Iuu! Iuu! Iuu! Sebata-kgomo. Banna ba tšwela ba patlaketše dithoka, dilepe tša mahahane, kotse tša mərumo, le melamu. Kgale banna ge ba sepela ba ya mašemong, le ge ba jo sepela, ba ba sepela ka marumo a dihlabani; ba re naga ya kgomo ga e lale. Ke gore fa go ruilweng kgomo ga go na khutšo. Ge mokgoši o lla o seleka banna ba tla tšwela ka thoko tšohle ba nganetše ditšukudu le mapara, ba feta thika sebata seo ba se bolaya. Tlalo la nkwe, la tau, la lepogo ga a dirwe kobo ke motho fela. A išwa mošate a fiwa kgoši. Kgoši ya a fa banna ba a šuga a ba boleta. Matlalo à a aparwa ke kgoši fela ka gobane le eena o swana le diphoofolo tše ba rego ke diabata, ~~mm~~ o ya boifega, o ya tšhabega. Le gona kgoši e bitšwa gore ke Sebata-kgomo. Ga a feta mo kgorong banna ba a mo lotšha ba re Sebata-kgomo, Sebata-ka-boya, tau-e-kgolo. Ditšhaba ka moka tša batho ba bantšho di tseba kgoši ge e le sebata.

2.

Diphcoofolo tše di sa tsongwego ke kgwethiana le phiri. Basotho ba dira mehlolo ya boloi ka diphoofolo. Ge o ka bona phiri motseng, e le ya go rongwa, e romelwa mokete-a-rakete, e atiša go kgaola motho letsalo, a name a re kgong-tša-menapye (die). Khwethiana, matšealetsela bošego le yena ba fifa ba a e roma, e name e hlamele motho dikoma gona fa, e mo solele. Go na le khwethiane ya naga, ga e na taba, go na le khwethiane ya gae, ya go nna ka difaleng, ke yona e ka namang ya re ge e nkgisitše mafetla, motho a tsena ke twetši a šisitlega. Khwethiana ya baloi e na le mebalana e mesesanyane e nkego ke e mehibitšwanyana, ya naga e na le mebala e mentšho ya methaladi le ye mešweu. Khwethiane e rata go epolla ditloo marapo le ditloo-maka; ga golo matšealetsela (poll cat) e rata go phela mo lešakeng. Ya epa lešaka fa mahlakung ya dira molete. Ge motho a bolaile khwethiane o nkga beke ka moka, le batho ga ba

/rate.....

rate go nna le yena ba re o nkga khwethiane. Dimpja le tšona
ge di bolaille matšaletsela di nkga beke ka moka. Rakgolo a
dikhwethiane ke magōgē, morafi wa dinose ✕ o mogolo. Ke phoofolo
e ſorc. Ge e rafa dinose e bea mamepe kgojana, e ntše e ya e

3. ntšha ka le tee e tla e bea, e tle ✕ e ntšhe ka le tee e bee.
Ge e le a mantšhi ga e a tsebe palo, motsomi ge a e bone o no
ntšha ka le tee, a ya a bea kgojana le yena, e re e sa ilo rafa,
a ntšhe le lengwe bjalo, bjalo; fela e se ke ya mo lemoga. Ge
e ile ya lemoga gore motho o tše mamepe a yona e tla mo lota,
e eta e ntše e re he! he! he! He e mohumane mmahe o tla loba,
ka gore e tla mo ripa meſifa ✕ megolo ya makoto, a nama a
pharama a palelwa ke go sepela, a ba a tla a hwetšwa ke batsomi
ba bangwe a ſetše mo gongwe a lapiſitšwe ke tlala le mohau (thirst).
Phoofolo ye e bitšwago magōgē, ke phoofolo ye e makatsago gare
ga diphooftolo, ka gobane le ge motho a e hlabile ka lerumo ga
le tsene mmeleng wa yona. Le a palelwa. Ge ✕ motho a e betha
ka thoka le gona ga e hwe, thoka e betha laka ntle. Magōgē o
bolaiwa ka thupana e tshesenyane fela ya bethwa nko yē, e name
e be leku la yona, fela e palela dibolai tše dintšhi. Phiri
yona e tsebega ka bofšega, ge e ka jo kwa motho a re ſwahla-
ſwahla, e jo eta e itshenya ka maloko meſifa ye, e le gona e
tlogile; e tškaba, e boloka bophelo.

4. Tlou e bitšwa kgolo a mma-dirokane, ge e ya nokeng, e eta
e roba dihlare ka mmogo. Tlou ge e buiwa, e tsenwa ka morago,
ba ntšha tša ka teng, ba di segelela, ba hlomelela ka dithatana;
ba kgona ba tšwa. Ga go na mphaka o ka segang tlou. Tlou ke
yena papage diphooftolo ka moka le tšukudu le yona. Seema sa
basotho se re: "Ge o gopotsé tšukudu o namele sehlare." Se
bontšha boſoro bja tšukudu gore ge e humaneditše motho a se a
namele sehlare, e tla mo kgaoganya, kgaoganya, ya lahlela setho
se sengwe kwa, setho se sengwe kwa, ya mo gatakela, ya mmina-bina,
a ba a ſala a le makgapitlanyana fela. Mo go phelago tšukudu
go phela tlou.

Diphooftolo ga di bolawe ka molao wa kgoši, eupya yo mongwe
le yo mongwe ga a tsena ✕ soding o bolaya phoofolo e ngwe le
/e ngwe.....

- e ngwe ye a e ratago. Mmutla o na e jo ba sešebo, go sa belaetše le phuti le yona. Ge ba yo tsoma ba tšeа dikgwêle, dikodiko, le dithoka. Kgale batho ge ba tsoma ba be ba dira matsholô a go tsoma. Letsholong go ya batho ba bantsi-ntsí. Ba be ba rapana. Motse o lale o la go tswa masogana ka dimpja. Go na
5. le letsholo la go rapya ke kgoši, ba le bitsa tsholo la mošate, go bitswa morole wa Matlakana, Matitsa le Mantsho ba yo tsoma kololo kotswana a thaba, mmamokala a mafsika. Ba jo feta ba dikanetsa thaba ka moka, ba namelela godimo ga yona, kolobô ge e tswile e tla ba gare gare, ya bolawa, ya išwa mošate. Ngaka ya hlakantsa le dihlare maboya e yona, ya thekga ngwaga. Gwa binwa kitinki, ya kgona letšema le tswa. Ge phoofolo ye e bitšwang kolobô e sa bonwa, go tla o dikanetswa e nngwe thaba go fihla e bonwa. Letšema le ka se tswa e se e bonwa, ya bolaiwa. Letsholo la kgoši le dirwa gatee le ge e le gabedi, ge kolobô e sa bonwa. Mmutla ✕ morwa masekana, ✕ phuti morwa mokgaudi, khudu morwa mahampe, tholo, pitsi, kgokong, nare, phudufudu, phala raditebalebi, letlabo, tshepe di alewa. Mmutla o nna diteteng tsa mabjang. Phuti le phudufudu le tsona di nna ka fa gare ga dihlare. Khudu yona e fo itshepelela fela, e ya tshuna-tshumega, ge e etlwa swahla-swahla, e ya hunyela, e swana le hlong, le yona e ya hunyela. Ke mphela ke go topya e ya polaong. Dihwa lehu le lempé, ka gore ba a di tswebera ka thata
6. e re kgane ke re tswii! tswii! Mošimane a e loise, e be e re tšapa, e kgone e ntšha hlogo ya yona. Ge e le khudu ba horulola dinama ka fa teng, ba goba ka pitša, ba e ja. Hlong ✕ le yona ba kunula mebetlwana ✕, ba loka pitšeng ba ejá. Tholo e phela dithabeng, mo sekgweng, di sepela ka dihlopha-hlopha, di ja mabele, batho ba di thea ka melaba, meutlwane ya go logwa ka mathale, e tsentše hlogo, ka bošego ba humane e hwile. Ba iše pitšeng. Pitsi e phela nageng, e ja bjang, e ya jewa, fela e na le lebelo go feta pere le meila, e ya raga. Gape e bile e ya loma. Le ge ba ka e rua, e tseba go bolaya tše dingwe ka meno. Kgokong e phela mašokeng, fa go phelang tau. Nare yona

e jo ba kgomo ya naga, ke e ntšho mmala wa yona, e na le dinaka tša makorotswana tša go swana le tša kgomo ya Makgowa. E ja bjang; e ya jewa. Phala ke phooftolo e khwinana ya ditebalebi, e kaka phoko e kgolo, e mašokeng. E ja bjang. Nama ya yona e ya jewa. Letlabo lona le phela matswapong a dithaba, le mo masoding, ge e le bošego le bona selo, le letša manko, la re 7. tswio! tswic! Ge motho a sa tsebe/ka ba a re motho o ya bitša. Motho a ka gadimela kwa, le kwa, ge motho a sa bone selo a ka ba a jore pipidi, a tšhaba. Ga a sa bone selo sa go tshwana le motho; a bona phooftolo, a ka re phooftolo ye e ya mpitša. La mathomo ge ke le tlwa ke rile motho o be a mpitša ka fa gare ga dihlare, ka ba ka tšhaba ke sa mmone, ba re aowa, ke letlabo a se motho, ka thoma go makala le go tlabega. Mo nageng tše dingwe matlabo ke a mantši, go bile go na le felo fa ba go bitšang naga ya matlabo, felo mouwe Makgowa ba re, "Bushbuckridge" Ke nageng ya matlabo go ya thabeng tša Lebopö; bohlabela ba Transvaal. Ke falo fa ke phetšeng gona, nageng tša Mapulana. Go ya boifiša; ke mašokeng a ga ntšokelwe. Tshephe ke ya ga bo phuti, e tshela go feta phuti ge e tšhaba, mme dimpja di se ke di e tshwara, e di ſie ka lebelo. Diphoofolo tše di jewang ke bašimane ba basotho ke tše: Twabo, makgōtlö, legukubu, pshinyaleraga le ditadi. Twaabe ba bolela madië wa gae, ba ra katse, ba re go bolaya katse ba e ripe mašugwana ſā, ba e ſimele, ba e bitša twābe. Bašimane ba bitšwa gore ke bašimane, ba 8. ſimela katse. Makgōtlö o bitšwa manyela phagong, o re mohla a pula a nyele kae. Bašimane ba a mmeša a jo rotha makhura, ba je. Legokobu le ja makgopa, le lona ba a le ja. Pshinyaleraga (turtle) e goletšwa mollo, bašimane ba bitšana kwa le kwa, ya re gela mollo o rumana ya bewa mo godimo ga dikgong kgapaasoso, ya tšhemla e tšhemile, mošimane a e kgara meletša kwa kgabong ya mollo ka sekodiko, ya ba ya e hwa, e jelwa nageng. Seema se re ngwana tadi o tsebjia ka mereto. Bohle bana ba motho ba swana le bo-papa bona. Tau, khwethiane, lepogo, nkwe, phiri ga di jewe. Maſblofölo ohle a hatang ka ka boy a jang nama

le mataya (wild-dogs) ga a jewe. Mataya ke dimpja tša nama, a kobana le kgomo a eta a e ngwatha digōba a e ja, e ntše e sepela, a sspelea ka lekōkō, a tlano eta a ntše a e nyarola go fihlela ele mašlōšlō a marapo, ya ba ya jo wa, ya e hwa. Le motho a mo dira bjalo, a eta a mo nyarola, a be a we. Ba ya

9. ntlong le basadi ge ta ya matshōlō. Ha ho na pontšho ya diatla ya hore phoofolo ſe, he e se phoofolo he e tšwile motho a re: Hiya! hiya! hiya! Le mpja di a tseba ge motho a re: Hiya! hiya! di tseba gore phooflo e rile wabawaba, ya itahla molaleng. Yo mongwe le yo mongwe ke monye a letšhōlō. Kwena ga e lewe, le nama ya yona ke mpholo. Yo a swarang nama ya kwena ke mmolai wa ba phelang. Ga e išwe mošate, e swara ke dingaka fela go phekola batho, ba ba lwalang malwetsi a go fošwa ke batho. Makhura a tau le ona ke sehlare se segolo mo basothong, ba ka rekela motho ka tšhelete ga a na nao. Ba re ge motho a a tlotše o a boifiša o swana le tau, ge motho a a tloditše mo letsweng la go inamisa dipitsi goba diphokolo, di jo tšhaba tša tsena ka naga. Le ge motho a sa di bethe, di jo tšhaba monkgo wa makhura a tau. Go be go tsongwa ka lebaka le lengwe le le lengwe la ngwaga, go se na gore diphooftolo di a tswala; a di leswe. Merob e bego e swara diphooftolo, ha be ba epa molete

10. wa nkoti, ba epele dithata tša mafatša, tša mantši, di emele godimo, ba bee mahlare a sa tsebalego mo godimo, phoofolo e wele ka fa, mafatša a e tsirimetše, a e phule mala, a e bolae, e hwe. Mafsika a diphaphathi a magolo ba be ba thea dinkwe ka ona, dithapo tša go thethenkgetša sefu e le mašika a tšwang mo mekokotlong ya dikromo tše ba di bolaileng. Maditse le ona a be a hotlhwa a dira hore a tshware dithethenkowane tša sefu. Ba be ba bea na mo thataneng tša go thethenkgetša nama, ba e kgoke ka lodi la mošo le ge e le la mmōlōlō. Ge e fibla e re ke ja nama, e name e theblole sefu, se e pšhatle, go jo tšwela mosela fela, hlogo e le ka sefung. Sefu sa dinkwe se be se sa thewe ke motho o tee fela, ba be bitšana banna, le ge ba le bararo, ba kgona ba se theya. Sefu se thewa ka patlana ya

mafatana, le g ya gc tsena mogo ya mafatana, le dipatlana tša gotla ka mathoko. Patlana ya go direlwā thapo le thenkgwane ye ya potla ya thekga lefsika, la nna ka ditšētsēpa. Ge nkwe e fihla e f goga nama e ya se thecolcla, ya nama ya e ba lehu.

11. Diphooftolo di swara ka meutlwane e se bago ka boletswa. Boletswa ga bo sware phoofolo. Meutlwane ke ya dikgaka le mahuhu. Ba aga lešakana mo nageng, ba dia kgorwana, ba e setlha, ba re mo kgorwaneng ba ka dietša thapyana ya go hotlhwa ya mošo. Ge lehōhō le tsentšha hlogo ka mo goba kgaka e namile e hwathetšwa, e dia phui phui phui phui! Motho o namile o tsošitše ka lebelo o a le swara; a le sopa molalana ô, a le bolaya. Dinonyana tšona di swarwa ka boletswa. Go tatetšwa boletswa mo mabjanyeng, àà bitšwago gore ke matâtâ, a lefeelwana; ge nonyana e tlilo nwa meetse e ya swarwa, ge e tsena ka sehlageng le zona e ya thewa ka boletswa, ya swarwa, ya phithiwa molalanyana, ya bolawa. Dinonyana tša go swarwa ka boletswa ke twantwele, rankgwitšidi, thaga, leeba, mororwane le ntshare. Ge motho a itsmitše phoofolo ya motho o dielwa molato, a lefa.

ENDS.